

See the  
teachers'  
guidelines  
on the inner  
back cover.



Vho Angie Mutshhekga  
Minista wa Muhasho  
wa Pfunzo ya Muteo



Vho Enver Surty  
Muthusaminista wa  
Pfunzo ya Muteo

Bugu idzi dzo iñwalelwa vhana vha Afrika Tshipembe, mushumo wa hone wo rangiwa phanda nga Minista wa Pfunzo ya Muteo, Vho Angie Motshhekga na Muthusaminista wa Pfunzo ya Muteo. Vho Enver Surty.


Bugu dza u shumela dza Rainbow ndi tshipida tsha zwe Muhasho wa Pfunzo ya Muteo wa ita zwa u khwiñisa vhukoni ha vhagudi vha Afrika Tshipembe vha gireidi dza rathi dza u ranga. Sa tshiñwe tsha zwithu zwihiwlwane zwa Pulanetshumisi ya Muvhuso, thandela iyi yo konadzea nge ya lambedzwa lu sa vhudziswi nga Muhasho wa Gwama ja Lushaka.

Hezwi zwe ita uri Muhasho u kone u bvededza bugu idzi, dzi kha nyambo dzotha dza tshiofisi, dzi tshi waniwa mahala.

Ri na fulufhelo jauri bugu idzi dzi do thusa vhadededzi (vhagudisi) mushumoni wavho wa u funza wa duvha jañwe na jañwe khathihi na u vha na vhutanzi uri vha khunyeledze kharikhuluamu yothe. Ro ita nga vhuronwane uri ri sumbedze ndila vhadededzi kha nyito nge ra shumisa aikhoni dzi no sumbedza uri mugudi u tea u ita zwifhio.

Ri na fulufhelo ja no bva ja mibiluni uri vhana vha do diphiña nga u shumisa bugu idzi zwenezwi vha tshi khou aluwa na u guda, khathihi na uri na vhonevho, sa mudededzi, vha do diphiña na vhana avha.

Ri ri kha vhone na vhagudi vhavho, ngavhe zwi tshi vha nakela musi vha tshi shumisa bugu idzi. Zwi pfumbe.



TSHIVENDA HOME LANGUAGE

GRADE 1 – BOOK 1

TERMS 1 & 2

ISBN 978-1-920458-14-0

THIS BOOK MAY  
NOT BE SOLD.



9 781920 458140



TSHIVENDA LUAMBO LWA HAYANI – Gireidi ya | Bugu |

ISBN 978-1-920458-14-0



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Dzina:

Kilasi:

















# TSHIVENDA LUAMBO

Bugu ya 1  
Themo dza 1 & 2



Alifabethe



## TSUMBANDILA DZA VHADEDDEDZI – GIREIDI YA 1 LUAMBO LWA HAYANI

Bugu ya mishumo iyi i tea u shumiswa khathihi na zwiko zwiñwevhho.

Kha vha shumise bugu iyi khathihi na zwiko zwiñwe u itela u alusa thalukanyo ya vhagudi vhavho tshifhinga tshothe siani ja:

- Kufarelwe kwa bugu: Ndila yone ya u fara khathihi na u fhenda bugu.
- Kuvhekanyelwe kwa bugu: Siañari ja nga phanda, siañari ja nga murahu, dzina ja bugu na zwi re ngomu.
- Budó la u vhala: U vhala u bva phanda a tshi ya murahu, u bva kha monde u ya kha tsha u ja na u bva ntha a tshi tsisa.

### VHUSEVHEDI HA U FUNZA

#### U thetshesela na u amba

Kha vha ñole Tshitatamennde Tsha Pholisi Ya Kharikhulamu Na U linga (Tshivenda siañari ja 10).

Kha vha vhe na vhuñanzi uri vhagudi vhavho vha vhe na ndivho ya zwiñori, zwidade zwipufufi, zwirendo na zwiimbo vhege iñwe na iñwe. Ro ita uri izwi zwithu zwi vhe hone zwi zwa mifudafuda ngomu ha iyi Bugu ya Mishumo.

#### Therisano nga zwifanyiso

- Kha vha dededze vhagudi kha:
  - u topola na u rera nga zwithu zwi re kha zwifanyiso (saizi, tshivhumbeo, muvhala na tshivhalo /vhunzhi)
  - u saukanya zwifanyiso nga u vhudzisa mbudziso dza: nnyi, mini, ngafhi, lini , ngani, ho bvelela mini u rangani, ho bvelela mini nga murahu?
  - u qisikela tshiñori tsha kiñasi (vhulapfu hatsho hu tshi langiwa nga nyaluwo ya mugudi)
- Kha vha tende mugudi muñwe na muñwe a tshi anetshela khonani yawe tshiñori tsha kiñasi.
- Kha vha tevhedze kuñwalele kwa tshiñori tsha kiñasi ku re kha (CAPS Luambo Iwa Hayani, siañari ja 15, u ñwala na vhagudi). Vha dodomedze kuthalanganye kwone kwa maipfi na kushumiselwe kwa ndongazwiga.
- Kha vha tende vhagudi vha tshi vhala navho tshiñori tsha kiñasi.
- Kha vha ri vhagudi vha talele kana u tangedzela mibvumo na/kana ñivhamaipfi ya vhege yeneyo zwi no wanala tshiñorini tsha kiñasi.

#### U vhala

Kha vha ñole Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na Linga (Tshivenda masiañari 12 – 18, malugana na zwilangi zwiñanu zwiñulwane zwa u funza u vhala. (Vhurendi: Kha vha sedze tsumbandila ya vhadeddedzi ya All-In-One.)

#### U ñwala

Kha vha ñole Tshitatamennde tsha Pholisi ya Kharikhulamu na Linga (Tshivenda masiañari 18 – 19, hu no ambiwa nga muñwalo na kuñwalele.

#### Kha vha tou fombe kha zwi tevhelaho duvha na duvha:

- kufarele kwone kwa khirayoni na penisela.
- budó ja u ñwala: u ñwala u bva kha tsha nonde u tshi ya kha tsha u ja na u bva ntha u tshi tsitsa.
- u shumisa vhubammbiri ha muñwalo kha u sumbedza kudzulele kwone kwa mañedere na kubudele kwao.

Kha vha dzulele u elelwa zwi tevhelaho:

- Kugudele kwa vhagudi ku a fhambana. Zwi na ndeme vhukuma uri vhagudi vha tea u nyanyulwa nga u vhona, nga u pfa na nga u ñiwanela zwithu nga vhothe u itela u guda ho dombelaho.
- U guda hu konwa nga ndovhololo.
- Arali vhutsimbidzamirado (fine motor skills) ha vhagudi hu sa athu aluwa, kha vha ñewe tshikhala tsha u ita nyito buguni dzavho dza ndowedzo dza A4 dzi si na tshithu.
- Vhagudi vha tea u tshenzhela u guda, zwo ralo, nyito dzi tea u itwa sa **ndowedzonđowe** musi dzi sa athu u khunyeledzwa nga u tou ñwala, tsumbo:

- **Mibvumo:** Kha vha tendele vhagudi vha tshi vhumba mañedere nga vumba musi vha sa athu tou a ñwala.
- **Ñivhamaipfi:** Kha vha ñee vhagudi tshikhala tsha u fhañta maipfi vha tshi shumisa garaña dza mañedere.
- **U fhañta mafhungo:** Vhagudi vha tea u gera garaña dza maipfi dza duvha na duvha dzi re murahu ha bugu vha dzi shumisa kha u fhañta mafhungo.
- **Tholokanyonđivo:** Vhagudi vha tea u fhindula mbudziso nga u tou amba musi vhe kha zwigwada zwavho musi vha sa athu u ñwala phindulo. Kha vha tendele murangaphanda wa tshigwada a vhudzise mbudziso ngeno vha tshigwada vha tshi khou lingedza u wana phindulo.
- **U nanga maipfi a u fhedzisa mafhungo:** Kha vha fhe zwigwada vhubammbiri ha u ñwalela khaho hu re na mafhungo a re gake vha vha na garaña dza maipfi. Vhagudi vha fhedzisa mafhungo aya nga u dubekanya garaña idzi nga ngona.

#### Nzhele:

Musi wa nyito dza tshigwada, kha vha fhe murangaphanda wa tshigwada sethe ya phindulo uri a kone u dededza vha tshigwada tshawe nga ngona.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa


© Department of Basic Education  
Sixth edition 2016

ISBN 978-1-920458-14-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.


This book may not be sold.

Gireidi  
ya



L u a m b o

nga TSHIVENDA



Bugu iyi ndi ya:

Bugu ya

I

TSHIVENDA



## Thero ya 1: Tshikolo

<b>1</b>	Edziselani zwine vha khou ita	2	<b>7</b>	Tshi na muungo ufhio?	14
Edziselani nzulele ya vhana vha re zwifanyisoni. U ihaqulana ha zwipfi			U vhona nga u pfa: Tshi ita muungo ufhio? Tshi ita muungo wa phosho kana u sa pfalesi? U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani tshi sa yelani na zwiwe kha rou iwe na iwe.		
<b>2</b>	Muvhili	4	<b>8</b>	U tsireledzea mudini	16
Zwipida zwa muvhili Thetshesani ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili. Gerani nyito i no amb a ngga zwipida zwa muvhili ni zwi nambatedze ho teaho kha tshifanyiso.			U amba: Wanani zwiito zwi no vhanga khombo tshifanyisoni. Talutshedzani uri ndi ngani izwi zwiito hu u givhangela khombo.		
<b>3</b>	Tsha monde na tsha u ja	6	<b>9</b>	Livhanyani	18
Vhurumbu (matungo) U tevhedzela tshanda sha monde na tsha u ja na u vhala minwe.			U fhambanya nga u vhona, vhutshimbizamira, Talani mutalo wa u livhanyi riwana na mme awe. U vhona nga u pfa: Tshipuka itshi tshi ita muungo ufhio?		
<b>4</b>	Tsha monde na tsha u ja	8	<b>10</b>	Kilasini yashu	20
Vhurumbu U sumberda tshanda tsha monde na tsha u ja U rwaala U tevhedzela			U sengulusa nga u vhona, u amba: Bulani madzina a zwithu zwi re kilasini. Ndi zwifhio zwa zwinewzi zwithu zwiine na vha nazwo kilasi yanu?		
<b>5</b>	Itani ndowendewe ya dzina janu	10	<b>11</b>	Tshilimo na vhuria	22
U rwaala: U fhambanya zwithu ng u vhona. U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzelani ledere ja u thoma ja dzina janu. Wanani ni tangedzele maledere a dzina janu. Itani ndowendewe ya dzina janu. Mitaladzi i no tsitsa: olani vhatunda ha fulaga, na vhatunda ha maluvha.			Mivhala na khalawaha: Tangedzelani zwiabaro zwi no ambarwa tshilimo nga muvhala mutswuku na zwi no ambarwa vhuria nga muvhala wa lutombo.		
<b>6</b>	Vha ngafhi?	12	<b>12</b>	Vhudede	24
Vhuimo fhethu: U amba, maipfi a njha ha, fhasi ha, murahu ha. Bulani uri avha vhana vhangafhi.			Tangedzelani zwithu zwiine na zwi shumisa kha vhudele. U rwaala: U tevhela nga mafo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi).		
<b>13</b>	Tshikoloni	26	<b>14</b>	Ledere ja a	28
			U amba nga tshifanyiso U vhala fhungo Mubvumo (foniki): a Bulani mubvumo, ni u khalare, ni u wane, ni u tangedzele. Divhamaipfi: Kha ri vhale maipfi ri thetshesese mubvumo. U vhala: Kha livhanyi garata dza maipfi na maipfi aya. Nyito ya u diphina * Ngudo dzothe dza nomboro dza odo dzi do tevhela kuitele uku		
<b>15</b>	Ri vhala rothe	30	Itani ndowendewe ya u rwaala ledere ini. Mubvumo wa u thoma: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa a. U fhambanya nga u vhona: Wanani ni tangedzele tshifanyiso, tshivhumbeo kana ledere ja no fana na ja u thoma. U livhanyi mivhala na zwivhumbeo.		
<b>16</b>	Ledere ja j	32	U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja j. Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa j. Dzenisani ledere ja afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		

## Thero ya 2: U tamba rothe

<b>17</b>	Ri tamba rothe	34	<b>23</b>	Mudededzi wanga	46
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13. Mubvumo: u Nyito ya u diphina: Tevhedzelani zwithoma zwa zwivhumbeo zwa zwipuka.			Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: O Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.		
<b>18</b>	Ledere ja i	36	<b>24</b>	Ledere ja o	48
U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja i Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa i. Jenisani ledere ja i afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.			U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja O Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa O. Jenisani ledere ja o afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
<b>19</b>	Ri a tamba	38	<b>25</b>	U thusa	50
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: u Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.			Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: d U sengulusa nga u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anethela tshigori.		
<b>20</b>	Ledere ja u	40	<b>26</b>	Ledere ja d	54
U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja u Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa u. Jenisani ledere ja u afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.			U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja d Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa d. Jenisani ledere ja d afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		
<b>21</b>	Zwifuwohaya	42	<b>27</b>	U imba	54
Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: e U tevhela nga mafo hu tshi tevhelwa mikwita (meizi): Thusani mureili uri a swike magumoni a bada.			Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: r Dioleni ni rwaala dzina janu.		
<b>22</b>	Ledere ja e	44	<b>28</b>	Ledere ja r	56
U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja e Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa e. Jenisani ledere ja e afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.			U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja r Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa r. Jenisani ledere ja r afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso. U rwaala: Hafani maipfi nga u tanganya maledere.		
<b>29</b>	Ri ya hayani	58	<b>30</b>	Ledere ja b	60
			Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13 Mubvumo: b Nyito ya u diphina: Fhedzisani phetheni.		
<b>31</b>	Ro swika zwavhuji	62	<b>32</b>	Ledere ja n	64
			U rwaala: Tevhedzelani ni ite ndowendewe ya u rwaala ledere ja n Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa n. Jenisani ledere ja n afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.		



# Thero ya 3: Tshikolo tshi tshi bva



## 33 U la nga ngona

66

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: j

U fhambanya nga u vhona: Sedzani tshifanyiso ni tangedzele mitshelo i re hone.

## 34 Ledere ja l

68

Talani na u tevhzedzeli: Thusani bisi uri i jene mudini muhwe na muhwe u re kha meizi.

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja l.

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa l.

Jenisani ledere ja l afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Olanzi zwifanyiso zwi no thoma nga ledere ja l.

## 35 Tshikolo tshi tshi bva

70

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: r

Nyito ya u diphīqā: Livhanyani zwifhaṭuwo na vhudipfī.

## 36 Ledere ja f

72

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja f

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa f.

Jenisani ledere ja f afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 37 Mitambo

74

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: t

Nyito ya u diphīqā: Livhanyani bola na mutambo.

## 38 Ledere ja t

76

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja t

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa t.

Jenisani ledere ja t afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

U r̄wala : Fhaṭani maipfi nga u tanganya maledere.

## 39 Vhudule

78

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: t

U fhambanya nga u vhona. Wanani phambano

## 40 Ledere ja m

80

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja m

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa m.

Jenisani ledere ja m afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

U vhala: Khaṭarani ipfi lone ji no yelana na tshifanyiso.

## 41 U awela

82

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: w

U sengulusa nga u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitor.

## 42 Ledere ja w

84

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja w

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa w.

Jenisani ledere ja w afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 43 U ita tshuñwahaya

86

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: g

Mubvumo: Jenisani ledere ja g afho tshikhali u itela

uri ipfi ji yelane na tshifanyiso.

Tavedzeleni pfalandoṭhe.

## 44 Ledere ja g

88

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja g

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa g.

Jenisani ledere ja g afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 45 Mme anga

90

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: p

U sengulusa nga u vhona: shumisani zwifanyiso kha u anetshela tshitor.

## 46 Ledere ja p

92

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja p

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa p.

Jenisani ledere ja p afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

Olanzi zwifanyiso zwa zwithu zwi no thoma nga mubvumo wa p.

## 47 Khotsi anga

94

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: v

Nyito ya u diphīqā:

Tumanzi zwithoma zwi re kha bisi. Olanzi zwifhaṭuwo kha mafasit̄ere ni zwi khaṭare.

## 48 Ledere ja v

96

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja v

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga mubvumo wa v.

Jenisani ledere ja v afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

# Thero ya 4: Muṭa wa hashu

## 49 Mukomana wanga

98

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: x

U tevhela nga maṭo: Sumbedzani n̄dīla ine Sam a tshimbila ngayo a tshi ya tshokolini: Talutshedzani khonani yaṇu.

## 50 Ledere ja x

100

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja x

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa x.

Jenisani ledere ja x afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 51 Vhomakhulu

102

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: y

Nyito ya u diphīqā: Fhedzisani phetheni.

## 52 Ledere ja y

104

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja y

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa y.

Jenisani ledere ja y afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 53 Makhadzi na khotsimuhulu/ khotsimunene/malume

106

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: k

Nyito ya u diphīqā: Olanzi tshifanyiso tsha mbekanyamushumo ya TV ine na takalela u i lavhelesa.

## 54 Ledere ja k

108

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja k

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa k.

Jenisani ledere ja k afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 55 U thusa

110

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: s

U fhambanya nga u vhona: Tangedzelani ama nga muvhala mutswuku. Tangedzelani zwisibe nga muvhala wa lutombo.

Tangedzelani mitshelo nga muvhala mudala.

## 56 Ledere ja s

112

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja s

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa s.

Jenisani ledere ja s afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 57 Mađuvha a mabebo

114

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: q

Nyito ya u diphīqā: Jenisani makhanḍela kha khekhe iyī ni tshi sumbedza miwaha yaṇu.

## 58 Ledere ja d

116

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja d

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa q.

Jenisani ledere ja d afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 59 U ja

118

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: Q

Nyito ya u diphīqā: Olanzi tshifanyiso tsha muṭa wa haṇu

## 60 Ledere ja Q

120

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja Q

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa Q.

Jenisani ledere ja Q afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 61 Ri a thusa hayani

122

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: h

Ndinganahuvili: Fhedzisani tshifanyiso.

## 62 Ledere ja h

124

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja h

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa h.

Jenisani ledere ja h afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

## 63 Musi ri zuu

126

Zwi fana na kha bammbiri ja u shumela ja 13

Mubvumo: Z

Nyito ya u diphīqā: Olanzi tshifanyiso tsha muṭa wa haṇu.

## 64 Ledere ja Z

128

U r̄wala: Tevhzedzeli ni ite n̄dowendowē ya u r̄wala ledere ja Z

Tangedzelani: Tangedzelani zwifanyiso zwi no thoma nga

mubvumo wa Z.

Jenisani ledere ja Z afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na zwifanyiso.

# Itani zwine vha khou ita



Kha ri ite nyito

Edzisani avha vhana.



Farani thoho



Farani mahada




Farani  
thumbuthumbu




Farani ningo



Farani magona



Bvisani  
lulimi



Bonyani  
matō



Farani  
zvikunwe



Tharamudzani  
minwe



Tharamudzelani  
zwanda matungo



Farani  
t̪hoho



Kwamani  
lutombo




Tharamuwani



Kha ri ite nyito

Thetshelesani mudededzi wanu ni sumbe tshipida tsho teaho tsha muvhili.

lito
ningo
mulomo
shada
khana
tshanda tsha nthā
thumbuthumbu



mavhudzi
thoho
ndevhe








gunwe
-------



Kha ri nwale

Gerani zwanda na milenzhe ni zwi nambetedze ho teaho.  
Khalarani tshifanyiso nahone ni elelwe u ola tshifhatuwo.



## Tsha monde na tsha u ja




Kha ri nwale



Tevhedzelani tshanda tshanu tsha monde.

Tsha monde






Kha ri nwale

Tevhedzelani tshanda tshañu tsha  
uña ni kone u vhala minwe yñu.

Tsha uña



# Tsha monde na tsha u la



Kha ri ite nyito


Imani u fana na uyu mutukana a re tshifanyisoni.

Sumbedzani tshanda tshanu tsha u la.

Sumbedzani tshanda tshanu tsha monde.

Sumbedzani tshanda tshine na anzela u r̄wala ngatsho.

Sumbedzani mulenzhe une na anzela u raha ngawo.






Kha ri nwale




Dzheniselani miðali kha mabaloni aya.




Dzheniselani zwitanda kha malegere aya.



Thusani noþshi uri i wane liluvha.



Thusani tshisuþuri tshi wane liluvha.



# Itani ndowendowe ya u ñwala dzina ḥanu



Kha ri ñwale

Tangedzelani ḥedere  
la u thoma ḥa dzina  
ḥanu.

Dioleni.

A	B	C	D	E	F	G
H	I	J	K	L	M	N
O	P	Q	R	S	T	
U	V	W	X	Y	Z	

Tangedzelani mariwe małedere a dzina ḥanu.

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o
p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z				

Itani ndowendowe ya u ñwala dzina ḥanu.

Dzina:

Tshifani:




Kha ri nwale




Olani thanda dza fulaga idzi.




Olani zwitanda zwa maluvha aya.



Thusani khangaru uri i wane nwana wayo.



Thusani uyu mutukana uri a fhufhise khaithi yawe.



# Vha ngafhi?



Kha ri ite nyito

Bulani uri avha vhana vha nigafhi?

fhasi ha  
bogisi



tsini na tsini

nnda ha  
bogisi



ngomu bogisini

u khou sukumedza nga  
murahu



o dzula  
vhukati



u khou  
kokodza  
phanda




# Tshi ita muungo ufhio?



Kha ri ite nyito

Tshi na muungo ufhio?

Bulani uri tshithu tshi ita muungo ufhio ni kone u tangedzela zwithu zwine zwa itesa phosho.






# Zwi sa yelani



Kha ri nwale

Tangedzelani zwi sa yelani na zwinwe kha muduba muñwe na muñwe.







Kha ri ite nyito

Ndi zwifhio zwiito zwi no vhanga khombo kha itsi tshifanyiso?  
Ndi ngani izwi zwiito hu u ḫivhangela khombo?







Kholomo

Kubere

Mbudzi

Ngwana

Tshikukwana

Tshiguluzwana

Sekwa



Kha ri ite nyito

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhone.  
Ndi zwifhio zwa zwenezwi zwithu zwine na vha nazwo kilasini yanu?




mukhwama

lantshi




sangwetshi



dzhusi




apula



bola



khadi




bugu



phositara




phazili




khirayoni




penisela




guluu



tshigero




rula



raba





peni na bammbiri



pennde



burasho ya u pennda



radio



khomphyutha




Kha ri nwale

Tangedzelani zwi ambarwa zwi no ambarwa tshilimo  
nga **muvhala mutswuku.**



Tangedzelani zwi ambarwa zwi no ambarwa vhuria  
nga **muvhala wa lutombo.**



Tshilimo

Deithi:



Vhuria



Kha ri nwale

Tangedzelani zwithu zwine na zwi shumisa kha vhudele.





Kha ri nwale

Thusani vhasidzana uri vha wane buratsho dzavho dza mano.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale


N<sup>ñe</sup> na inwi.

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

nona	vhana	adza
na	ana	akha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat a dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Kha ri diphine


Dioleni.

# Ledere la A



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.






a a a a a a

A A A A



Kha ri ite nyito


Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **A**.





Kha ri ite nyito

Wanani ni tangedzele tshifanyiso tshi no fana na tsha u thoma.




Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.



Kha ri ite nyito

Wanani tshivhumbeo tshi no fana na tshi re tshibogisini tsha u thoma.

Tshi khalaeni nga muvhala wonoyo.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo


Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

j	y	p	g
a	g	j	p
g	j	g	y
y	d	y	j



Ana na Ndamulelo vha  
dzhena tshikolo fano.

jamu





Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

dzhogo	dzhango	phadzha
dzhena	dzhia	phudzha



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.




Kha ri diphine



Thusani tshinoni uri tshi wane tshitaha tshatsho.



Thusani mutukana u kora bola.



Thusani tshisusu uri tshi wane luvha.



# Ledere la j



Kha ri ite nyito



Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

j	t	f	t	g	j
t	j	t	t	f	a
f	d	f	t	p	j



Kha ri nwale

Itani ndowendewe ya u nwala ledere ili.






Kha ri ንwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **j**.



Kha ri ንwale

Dzhenisani ledere **j** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



**j**esi



**j**amu



**j**ege



**j**asi





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

i	n	l	u
a	i	u	i
u	o	u	l
l	i	n	i



# Vha tamba bola phakhani.

inkhi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

<b>lila</b>	<b>pfi</b>	<b>imo</b>
<b>mila</b>	<b>ndi</b>	<b>ima</b>



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Vha	tamba	bola	phakhani.
-----	-------	------	-----------



Kha ri diphine


Tumekanyani zwithoma ni wane uri ndi tshifuwode itshi.







Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala lèdere ili.








i  
i  
..

I I




Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo i.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere i afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




**i**mba



**g**on\_\_



**b**\_s\_\_



**mur**\_



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

U tamba hu a takadza.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	c	z	u
a	n	u	c
c	n	c	c
u	o	n	u





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

unga	hu	guda
kuvha	tuwa	tumba



Kha ri livhanye





Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

U tamba hu a takadza.



Kha ri diphine


Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.







Kha ri ñwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri ñwale

Itani ndowendowe ya u ñwala lèdere ili.



Uu




u u

u u



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **U**.



Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere **U**.

buvhi

munna

funguvhu

bugu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u



emere



Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

Nndinde	ye	bege
Ndumeliso	yone	ene




Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Nndinde	ndi	tshifuwo	tsha	Ndumeliso.
---------	-----	----------	------	------------

Kha ri tevhedzele bada ri tshi thusa  
mureili uri a fhedze mbambe.

Kha ri diphine







# Ledere la e





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale


Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



edela



emere



esela


e





Kha ri nwale

Tangedzelani zwif anyiso zwi re na mubvumo e.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere e afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

<u>de</u> la	
<u>mu</u> ndi	
<u>r</u> <u>gisi</u>	
<u>I</u> <u>la</u>	
<u>I</u> <u>g</u> <u>re</u>	




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Hu khou fhisa.




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



o	n	e	o
a	e	u	o
e	o	u	o
o	e	n	u






Divhamaijfī

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

somela	khou	ofha
soga	sola	oma






Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Kha ri diphine

Kha ri fhedzise phetheni dici tevhelaho.




# Ledere la ○




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.





Kha ri nwale

Dzhenisani ledere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.















Kha ri nwale

Dzhenisani ledere O afho zwikalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.




le



ra



tsha



fha



ng\_ma



nnndo




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


## Ndi takusa Mashudu.



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	a	d	b
a	d	p	d

daisi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

dindi	duda	mashudu
dada	desike	dindi



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Ndi

takusa

Mashudu.




Kha ri diphine

Talutshedzani  
khonani yanu  
zwitiori zwi no bva  
kha tshifanyiso  
itshi.

2



3



# Ledere la d



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

	 donngi		 dembetiti
--	------------	--	---------------


--

--



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere line zwif anyiso izwi zwa thoma ngalo.


















Kha ri nwale

b d

Dzhenisani ledere d afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



\_anga



\_uvhi



\_aisi




\_ege



\_a\_a




\_a\_a



# Ri imba ri guma.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



r	f	p	f
t	r	a	u
d	r	t	f
r	f	r	t

rinnji





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

ri	rengā	ro
raru	rema	rina



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.


Ri imba ri guma.



Kha ri diphine

Dioleni ni nwale dzina lanu.

Tshifanyiso tshanga:



ID yanga

Dzina: \_\_\_\_\_

Tshifani: \_\_\_\_\_


Duvha la  
mabebo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

# Ledere la R




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



rökho



rula



radio



r r

R R






Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



3



Kha ri nwale

Fhałani maipfi nga u ḫanganya maledere.

r  
aka  
ea  
ema

raka

rea

rema

r  
ula  
aba  
ingi

r  
athi  
aru  
enga

r  
itha  
otha  
unga



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshif anyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo


Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

Ndamulelo o posa  
bege bisini.



b	d	p	a
a	b	a	p
d	b	d	b
b	d	p	a

bisi





Divhamai

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

beba	bapu	bisini
baba	bodo	bugu



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Ndamulelo      o      posa      bege      bisini.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



bisi  
buvh  
bola  
bodo



# Ledere la b



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na la u thoma.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

	 bibi	 Bb	 baloni	 bola
--	----------	--------	------------	----------


--

--




Kha ri nwale

Dzhenisani mubvumo une zwifanyiso izwi zwa thoma ngawo.



Kha ri nwale


Dzhenisani ledere **b** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



**bambela**



      annda



      ogisi



      ugu

# Ro swika zwavhuđi hayani




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Ndumeliso o tsa bisini  
A pfa ḥnotshi i tshi ḥoňa.

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



u	n	u	u
a	n	u	n
u	m	n	m
m	u	n	u

nunungu





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

bisini	<u>notshi</u>	ñoño
ningo	<u>nala</u>	ñaña
nono	<u>nola</u>	ñala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garača dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso	o	tsa	bisini	a
pfa	<u>notshi</u>	i	tshi	ñoña.




Kha ri diphine

Olani tshifanyiso ni tshi sumbedza uri ni ya hani tshikolani duvha liñwe na liñwe.





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala lèdere ili.



nombelo



n n n n

n n

N N N N

N N



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **n**, **ñ** kana **ŋ** afho zwikhlanu u  
itela uri ni vhumbe ipfi ili no yelana na tshifanyiso.

_a
_inga
_ala
mu_ o
_ama
li_aa_aa
_u_gu
_ese
_ombe
_awa
_ete
_owa
ma_ o




# U la nga ngona



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

p	I	p	!
t	b	a	p
I	a	I	j
h	l	p	l





Divhamaipli

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

lone	la	lila	luma
langa	lit <u>o</u>	le <u>a</u>	lala



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Ndi takalela u la.



Kha ri diphine



Sedzani zwifanyiso izwi ni tangedzele mitshelo i re hone.







Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



lebula





Kha ri nwale

Jenisani ledere | na | afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshifanyiso tsho teaho.

inoingaitoibuifhasiiivhauvhoneebula

Kha ri nwale

Olani zwifanyiso izwi zwi no thoma nga ledere | na |.

|iuvha

|ino

|ivhele


|ito

# Tshikolo tshi tshi bva



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



f	v	t	f
t	f	t	p
d	t	d	b
v	d	f	v

Ndi funesa u  
tamba bola.

fulaga





Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

fungani	fana	fema	fasit̄ere
funesa	funa	founa	funana



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Ndi      funesa      u      tamba      bola.



Kha ri diphiñe

Zwi sumbedza mini? Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso  
tsho teaho. Dioleni uri ni dipfa nga ndilade namusi.

	no takala
	no tungufhala
	no sinyuwa
	no tshuwa

# Ledere la f




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



fagi

Ff



fuyu

**f** f

**F** F



Kha ri ንwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.





















Kha ri ንwale

Dzhenisani ledere **f** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.


10

asikotिulagauyuumiulaounuasitereorogisi



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



t	d	j	t
t̪	f	t̪	j
t	a	t	f
f	t	t̪	i

titia





Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheleſe mibvumo.

tonda	tika	tot̄a
tenda	takadza	t̄ala



Kha ri livhanye



Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na  
maipfi a re fhungoni ili.

U t̄alela mitambo zwi a takadza.



Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi ya kha bola yo teaho.




# Ledere la t





Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



t t

t t

T T

T T



Kha ri nwale

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo W.



Kha ri nwale

Fhałani maipfi nge na t̄anganyisa maledere.

t

t̄

n

t̄anga

t̄anga

nanga

p

k

t̄

ata

p

b

t

ha

na

la



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale




ABC

Mibvumo


Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

## Ndumeliso u na vhudele.



m	u	h
a	m	n
h	u	n
m	n	m

magi





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

mumu	lima	makole	mat <u>o</u>
mama	mala	manngo	man <u>o</u>



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndumeliso      u      na      vhudele.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yanu uri Ndumeliso o vha e kha tshiimode musi a sa athu ya tshikoloni na musi o no vhuya tshikoloni.






# Ledere la m




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



m m




M M



Kha ri ole

Olani zwif anyiso izwi zwi no thoma nga ledere **m** na **n**.**m****n**

Kha ri nwale


**m****n**Dzhenisani ledere **m** na **n** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.ulooombeloakoleatouriingo

# Khotsi anga



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

**Khotsi anga vha  
vusa nndu.**



f	r	t	v
t	v	t	r
r	t	d	b
v	r	f	v





## Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetſheleſe mibvumo.

vusa	vala	vothi	vaya
vuma	vili	vivho	vumba



## Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.




Khotsi	anga	vha	vusa	nndu.
--------	------	-----	------	-------



## Kha ri diphine

Tumekanyani zwithoma ni sumbedze ndila ine khotsi anu vha tshimbila nga mini vha tshi ya mushumoni.




# Ledere la V




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.





Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



vothi



vuluvulu



V V

V V




Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere V afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.\_ili\_othi\_olenga\_uwa\_ulu\_ulu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

# Ri vhala bugu.

g	a	p	q
a	g	a	n
q	o	a	g
g	p	q	u



goni



Divhamaiapfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

gumbu	gama	bugu
gokoko	gona	dzhogo



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ri                    vhala                    bugu.



Kha ri diphiñe

Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshifanyiso tsho teaho.



	g <u>e</u> the	
	g <u>u</u> le	
	g <u>a</u> mba	
	g <u>u</u> mu	
	g <u>o</u> f <u>h</u>	

# Ledere la g




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.





g g

G G



Kha ri ite nyito

Tangedzelani zwifanyiso zwi re na mubvumo **g**.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi li re lone uri li yelane na tshifanyiso.



goni

gona



gole

gogo




gulu

gope




gidima

gumba



goni

gona



gidima


gumba

# Mme anga



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



d	p	a	b
b	a	p	d
a	d	b	p
d	p	a	b





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

maapula	posa	papawe
mapulo	pala	pennda



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.






Mme      anga      vho      renga      maapula.



Kha ri diphine

Talutshedzani khonani yanu tshitiori tshi no bva kha zwifanyiso izwi.



# Ledere la p



Kha ri nwale




Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

p	a	d	b	p	b
d	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.





Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.






















Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **P** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u tshi bva kha ipfi u tshi ya kha tshif anyiso tsho teaho.  apawe  ani  osa  enisela  eni  ennde



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhone.




Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

## Ndumeliso u a awela.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w






Divhamaipei

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

wela	wanga	wawe
wisa	wone	awela




Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Kha ri diphine


Talutshedzani khonani yanu tshit̄ori tshi no bva kha tshifanyiso itshi.



1




2



3

Ha tsha kona u tsa murini.

# Ledere la W



Kha ri nwale Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.


**W** **w**

**W** **w**



Kha ri nwale

Tangedzelani zwif anyiso zwi re na mubvumo W.



Kha ri nwale

Dzenisani ledere W afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso. Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.

ño\_ a




vu\_ a

\_ ulu




atshi

mbu\_ e



ño\_ a


# Mukomana wanga



## Mukomana wanga o xisa baisigira.




Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



x	k	z	x
k	x	k	x
z	a	x	z
x	d	z	k

xaxara



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

xa	xale	xaxara
xoya	xela	xuxuxu



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

Mukomana wanga o xisa baisigira.




Kha ri diphine

Sumbedzani Ndumeliso ndila ya u ya tshikoloni.




# Ledere la X



Kha ri ñwale Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.

Itani ndowendowe ya u ñwala ledere ili.



X X

X X



Kha ri nwale

Fhatani maipfi nga maledere.

x  
a  
oya  
aya  
axara



Kha ri nwale


Ni nga kona u wana maledere ane aya maipfi a thoma ngao?



h  
aripa



orompita



ila



ayolini



uluthi



amborine



piano



atara



urumba




oma



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale


# Ndi vhomakhulu vhavhuya.




ABC

Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



y	j	g	y
g	y	g	p
y	a	y	g
u	p	a	j



Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

vhavhuya	yawe	yavho
vhuya	muya	yone



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi	vhomakhulu	vhavhuya.
-----	------------	-----------




Kha ri diphine

Ambani nga izwi zwifanyiso.

mu<sup>l</sup>uwane

ongolowa



tsha kale



tshiswa



mutuku





# Ledere la Y



Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



yoga




yogati






Kha ri nwale

Kha larani zwivhumbeo zwi re na ledere **y** nga tada na ledere **g** nga mudala.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **y** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshifanyiso.



\_\_ o \_\_ o



mbu \_\_ u




va \_\_ a



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

## Vha takalela TV.



k	h	n	k
h	r	k	h
d	k	d	h
h	r	p	a

kokovha





Divhamai<sup>f</sup>i

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

kala	kela	takala
kola	kula	kivha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat<sup>a</sup> dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.



Vha takalela TV.



Kha ri diphi<sup>n</sup>e

Oiani tshifanyiso tsha zwe na vhona kha TV.




# Ledere la **K**




**Kha ri nwale**

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



**Kha ri nwale**

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.




**k** **k**

**K** **K**



Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **k** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.

tshi\_oli


\_omi\_i

ma\_anda

mu\_u\_u

tshi\_epe







# Ri thusa khotsi ashu.



Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



<b>z</b>	<b>s</b>	<b>e</b>	<b>c</b>
<b>e</b>	<b>z</b>	<b>o</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>s</b>	<b>x</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>u</b>	<b>w</b>	<b>a</b>





Divhamaiſfi

Kha ri vhale maipfi ri thetsheleſe mibvumo.

saga	ſefo	vusa	thusa
saha	ſofa	poſa	ſuvha



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



Ri	thusa	khotsi	ashu.
----	-------	--------	-------



Kha ri diphiñe



Tangedzelani ɻama nga muvhala **mutswuku**.  
 Tangedzelani zwisibe nga muvhala **wa lutombo**.  
 Tangedzelani mitshelo nga muvhala **mudala**.










# Ledere la S




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



saha

**Ss**

**saga**




**S S S S S S**

**S S S S**




Kha ri nwale


Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.





















Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **S** afho zwikhalani u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.ekwaogisi

7


umbeahaagaambelo

# Maðuvha a mabebo



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.





Kha ri vhale




Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



p	d	p	d
a	b	a	p
d	d	d	d
d	d	p	d





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

daka	domu	itsi	doroba
dana	duvha	denzhe	diraiva



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi  
na maipfi a re fhungoni ili.

Ndi duvha la Malindi la mabebo.



Kha ri diphine

Dzhenisani makhandela kha khekhe iyi ni tshi sumbedza miñwaha yañu.



# Ledere la d



Kha ri nwale

Wanani ni tangedzele ledere li no fana na ja u thoma.

b

a

d

b

p

b

p

b

d

b

p

a

d

d

a

p


p

d




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



duvha



Dd



d d

D D




Kha ri nwale

Dzhenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



100



Kha ri nwale

Dzhenisani ledere **d** afho zwikhali u itela uri maipfi a yelane na tshif anyiso.  
Talani mutalo u bva kha ipfi u ya kha tshif anyiso tsho teaho.

\_ambatshekwa

\_arelwa

\_eme\_\_u



\_ula

\_ongololo

\_iromu



Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.




Kha ri vhale

Onwa tie.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare.  
Ni u wane, ni u tangedzele.

Quini





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

## Quini



Kha ri livhanye

Kha ri livhanye garata dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.



O


nwa

tie.



Kha ri diphine

Olani tshifanyiso tsha muta wa hanu ni kone u tevhedzela maipfi.



khotsi

mme

khaladzi

khaladzi

makhulu  
tshisadzi

makhulu  
tshinna

malume






mmane

# Ledere la q



Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma.




Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.

**Qq**

Quini:



**q** **q**

**Q** **Q**




Kha ri nwale

Khalarani tshifanyiso ni tshi tevhedza maledere.





p= ■ q= ■ b= ■ a= ■ d= ■



Kha ri nwale

Talani mutalo u tshi bva kha tshifanyiso u tshi ya kha tshipfi tshine na nga shumisa.





Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Kha ri vhale




ABC

Mibvumo


Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.

# A hu na komiki.



h	n	m	h
n	u	a	n
u	h	u	a
h	u	n	h

haka





Divhamaipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

hatsi	haka	hana
huvha	hoha	hona



Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garat̄a dza maipfi na maipfi a  
re fhungoni ili.

A      hu      na      komiki.



Kha ri diphine

Fhedzisani tshifanyiso itshi.



# Ledere la h




Kha ri nwale

Thusani bisi uri  
i dzhene mudini  
muñwe na  
muñwe.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



hemmbe

Hh

haya







h h

H H



Kha ri nwale

Jenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Khalaran i pf i lo teaho tshif anyiso.



heke

hoko




hama

habu




hoyu

hona



harika

hunda



haka

habu




hemmbe

harani




Kha ri ambe

Kha ri sedze tshifanyiso ri ambe nga zwine ra khou vhona.



Mibvumo

Bulani mubvumo. Ni u khalare. Ni u wane, ni u tangedzele.



<b>z</b>	<b>c</b>	<b>a</b>	<b>s</b>
<b>a</b>	<b>e</b>	<b>z</b>	<b>e</b>
<b>z</b>	<b>s</b>	<b>c</b>	<b>z</b>
<b>s</b>	<b>x</b>	<b>e</b>	<b>s</b>

**ZOZO**



## Divhamaiipfi

Kha ri vhale maipfi ri thetshelese mibvumo.

<b>zonya</b>	<b>zuwa</b>	<b>zuza</b>
<b>zazamela</b>	<b>zinki</b>	<b>zozo</b>



## Kha ri livhanye


Kha ri livhanye garaṭa dza maipfi na maipfi a re fhungoni ili.

Ro      ya      na      mmawe      zuu.



## Kha ri diphine

Talani mutalo u tshi bva kha tshipuka u tshi ya kha haya hatsho.





# Ledere la Z




Kha ri nwale

Tevhedzelani mitalo ya zwithoma. Itani phetheni yanu inwi muñe kha ndu ya vhuvhili ni i khalare.



Kha ri nwale

Itani ndowendowe ya u nwala ledere ili.



**Zz**

*zakumi*





**Z** **z**

**Z** **z**



Kha ri nwale

Jenisani mibvumo ine zwif anyiso izwi zwa thoma ngayo.



Kha ri nwale

Khalarani ipfi lo teaho tshif anyiso.



**ZOZO**

**zuza**




**zuza**

**zinki**



**zinki**

**zuza**



**zuu**

**zuza**



**zuza**

**zulu**



**zakumi**

**zonya**

# Dikishinari yanga

A a

N n

B b

O o

C c

P p

D d

Q q

E e

R r

F f

S s

G g

T t

H h

U u

I i

V v

J j

W w

K k


X x


L l

Y y

M m

Z z





Gerani kha mutalo wo ḥukhukanyiwaho ni  
nambatedze murahu ha siaṭari iļi kha gwati ḥa  
buyu yaṇu uri ni ite tshikwama. Ndi hone hune  
na nga vhea hone zwigeriwa zwaṇu uri ni zwi  
shumise hafhu.



# Zwigeriwa Zwanga



*nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha*

*nambatedzani hafha nambatedzani hafha nambatedzani hafha*

*Garata dza maipfi:*  
Gerani garata dza maipfi kha mitaladzi yo  
thukukanyiwa. Dzi livhangeni na garata dza maipfi  
kha mabammbiri a u shumela o nomboriwa. Dzi  
nambatedzeni nthha ha ipfi li re lone.



Ann

na

Ndamulelo.

Nne

na

inwi.

27

Ana

na

Ndamulelo

dzhena

vha

31

Vha

tamba

bola

phakhani.

35

U

tamba

hu

a

takadza.

39

Nndinde

ndi

tshifuwo

tsha

Ndumeliso.

43

Hu

khou

fhisa.

47

Ndi

takusa

Mashudu.

51

Ri

imba

ri

guma.

55

Ndamulelo

o

posa

bege

bisini.

59

Ndumeliso

o

tsa

bisini

a

63

pfa

notshi

i

tshi

ñoña.

67

Ndi

takalela

u

la.

71

fzano.

tshikolo

bola.

tamba

u

funesa

Ndi



75	U	talela	mitambo	zwi	a	takadza.	zuu.
79	Ndumeliso	u	na	vhudele.			
83	Ndumeliso	u	a	awela.			mmawe
87	Ri	vhala		bugu.			
91	Mme	anga	vho	rengā	maapula.	na	
95	Khotsi	anga	vha	vusa	nndu.	ya	
99	Mukomana	wanga	o	xisa	baisigira.	Ro	
103	Ndi	vhomakhulu		vhavhuya.			
107	Vha	takalela		TV.			
111	Ri	thusa	khotsi	ashu.			
115	Ndi	duvha	la	Malindi	la	mabebo.	komiki.
119	O	nwa	Coke.	A	hu	na	

